

MOPHATO 5 KGWEDITHARO 1				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
DIBEKE 1 – 2	<p><b>Go reetsakgang</b></p> <p>Setlhangwa go tswamobukakgakolong/ FaeleyaMetswediyaMorutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwanatsamatseno: ponelopele</li> <li>• Tlhaoladikanyokgolo le dintlhatse di totobetseng/kgethegileng</li> <li>• Amanyanggang le botshelojwagago Buisanang le go neeladikakanyo.</li> </ul>	<p><b>Go buisakgang</b></p> <p>Setlhangwa go tswamobukakgakolong/ FaeleyaMetswediyaMorutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele gapuiso: ponelopele go tswamose tlhogong le ditshwantsho</li> <li>• Dirisaditogamaantsa go buisa, seka. diradiponelopele, dirisamedumo le metlhalayatiso</li> <li>• Buisanang ka tlotlofoko e ntšhwa go tswamose tlhangweng</li> <li>• Tlhagisamaikutlo le dikakanyo</li> <li>• Buisanang ka mabaka le ditlamoragosakgang</li> <li>• Dirisathanodi go tlhabolola/godisatlotlofoko</li> </ul>	<p><b>Go kwala kgang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga go kwala: buisathadiso ya buka le go buisana ka popego, tirisoyapuo, maitlhomole bareetsi</li> <li>• Tlhophaditengtse di maleba le maitlhomole</li> <li>• Dirisapuo le popegoyasetlhangwatse di maleba</li> <li>• Dirisakagego e enepagetseng</li> <li>• Kwalapoleloyasetlhogomme o akaretsetshedimose to e emaleba go bopaditemanatse di lomaganeng</li> <li>• Dirisathutapuo, mopeleto le matshwao a puisotse di maleba</li> <li>• Dirisathanodi go godisamopeleto le tlotlofoko</li> <li>• Dirisadipolelopate</li> <li>• <b>Dirisadikgatotsa go kwala</b></li> <li>• Neeladikakanyo o dirisadimpepetsatthaloganyo</li> <li>• Go tlhagisaditlhangwatsantlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go Tlhotlhadiphoso</li> <li>• Go kwalasetlhangwasabofelo</li> <li>• Go tlhagisasetlhangwa se sephepa se sebonagalang se buise ga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kgatoya go dira ka mafoko:</b> Mainagotlhe le mainatota, tlhogoyaleina le mogatlana</li> <li>• <b>Kgatoya go dira ka dipolelo:</b> Pakajaanong, polelopate</li> <li>• <b>Bokaojwamafoko:</b> Makedalagongwe</li> <li>• <b>Mopeleto le matshwao a puiso</b></li> </ul> <p>Khutlo, phegelwana, ditsejwana, letshwao la potso, tirisoyathanodi</p>

**MOPHATO 5 KGWEDITHARO 1**

DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
<p align="center"><b>DIBEKE</b></p> <p align="center"><b>3 – 4</b></p>	<p><b>Go reetsa le go buisana ka setlhangwasatshedim osetso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setlhangwa go tswamobukakgakololong/ FaeleyaMetswediyaMor utabana</li> <li>• Ditiwanatsamatseno: ponelopele</li> <li>• Tsayakarolomodipuisanong le go tlhalosadikakanyotsaga go</li> <li>• Supa le go tlhalosamabaka le ditlamorago</li> <li>• Tshwaela ka boleng/ mosolawaloago, setho le setso</li> <li>• Botsadipotsotse di tseneletseng</li> <li>• Tlhagisa le go emelela/tshegetsakakan yoyagago ka mabaka</li> <li>• Dirisaditogamaanotsatiri sanommogo go tlhaeletsana ka nonofomomaamong a setlhopha</li> </ul>	<p><b>Go buisasetlhangwasatshedim osetso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele gapuiso: ponelopele go tswamoditlhogong le ditshwantsho</li> <li>• Buisanang ka dikakanyokgolo le dintlhatse di totobetseng/ kgethegileng</li> <li>• Tshwaela ka tlhophoyaditshwantshomose tlhangweng</li> <li>• Dirisaditogamaanotsa go buisa, sekao. dirisametlhalayasetlhangwa le yatiriso</li> <li>• Aroganyadikakanyo le go reboladikgopolobadirisaphopholetso•Dirisammepewadikakanyo/dintlha go sobokanyatshedimose tso</li> <li>• Dirisathanodi go godisatlotlofoko</li> </ul> <p><b>Tebelelomoragomose tlhangweng se se buisitsweng ka nosi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlotlakgangkgotsadintlhatsab otlhokwa.</li> <li>• Supa maikutlo le go neeladikarabo ka gasetlhangwa se se buisitsweng</li> <li>• Bapisa le botshelojwa ka metlha</li> </ul>	<p><b>Go kwalasetlhangwasatshedim osetso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kwaladitemana di le tharo go ya go di le nne</li> <li>• Dirisaditengtse di malebatse di siametsengbareetsi le maitlhomo a setlhangwa</li> <li>• Tlhagisatshedimose tso e eutlwalang</li> <li>• Rulaganyaditengtse di kgodisang</li> <li>• Kwalapoleloyasetlhogomme o akaretsetshedimose tso e emaleba go bopa/tlhamaditemanatse di golaganeng</li> <li>• Tshwaraganya/golaganyadipolelo go bopaditemanatse di lomaganeng o dirisamaemedi, makopanyi le matshwao a puiso a anepagetseng</li> <li>• Dirisamefuta e efarologanengyadipolelo</li> <li>• Dirisathutapuo le mopeleto le matshwao a puiso</li> </ul> <p><b>Go kwala SMS/Maranyane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supa ditengtse di maleba</li> <li>• Rulaganyatshedimose tso sentle</li> </ul>	<p><b>Kgatoya go dira ka mafoko:</b> Madirimafetedi le madirimafeledi</p> <p><b>Kgatoya go dira ka dipolelo:</b> Thuanyisediri, dipaka</p> <p><b>Bokaojwamafoko:</b> Mothofatso, diane, maele, tshwantshanyo</p>

			<p><b>Dirisadikgatotsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Neeladikakanyo o dirisadimmepetsadikakanyo</li><li>• Go tlhagisasetlhangwasantlha</li><li>• Go boeletsa</li><li>• Go tlhotlhadiphoso</li><li>• Go kwalasetlhangwasabofelo se sephapa se sebonagalang/se buisega</li></ul>	
<p><b>Tlhatlhobo e etlhomameng: Tiro 1: Puisetsogodimo (20 marks)</b> <b>Simolola ka tiro e mokgweditharongya 1 o be o e feleletsa ka kgweditharo 2 fa maduo a tlabo a rekotiwa.</b></p>				

**MOPHATO 5  
KGWEDITHARO**

DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA(TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YATIRISO
<p align="center"><b>DIBEKE 5 – 6</b></p>	<p><b>Go reetsa le go tsibogelaathikeleyalekwa lodikgang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwanatsamatseno: ponelopele</li> <li>• Reeletsadintlhatse di totobetseng/ kgethegileng</li> <li>• Supa/tlhaolamolaetsamogolo</li> <li>• Amanyana se semoathikeng le botshelojwagago</li> <li>• Buisanang ka dikakanyokgolo le dintlhatse di totobetseng/ kgethegileng</li> <li>• Dirisatshedimosetso go tswamosetlhangweng go tsibogeladipotso</li> <li>• Buisanang ka mosolawaloago, setho le setso go tswamosetlhangweng</li> <li>• Sekaksekamaitlhomona a mokwadi</li> </ul>	<p><b>Go buisaathikeleyalekwalodikgang</b></p> <p>Go tswamobukakgakolongkgotsaFaeleyaMetswediyaMorutabanakgotsametswedi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele gapuiso: ponelopele go tswamoditlhogongtsadikgang, go sekasekasetlhangwa.</li> <li>• Dirisaditogamaanotsa go buisatse di farologaneng, sekao. go okoladintlha, tlodisamatlho, o dirisakitsoyagale</li> <li>• Diradiponelopele, dirisametlhalayatiriso go tlhomamisabokao, le go itseelatshwetso</li> <li>• Supa/tlhaola le go tlhalosa go tshwana le go dipharologanyotsasengwe</li> <li>• Buisanang ka tlotlofoko e ntšhwa go tswamosetlhangweng se sebuisitsweng</li> <li>• Dirisathanodi</li> </ul>	<p><b>Go kwalaathikeleyalekwalodikgang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisaditlhogokgang, mokwadiwaathikele, temana e simololang, dikarabotse di arabangdipotso: Mang, eng, kae, leng, le goreng/jang.</li> <li>• Tlhophangditengse di maleba le bareetsi/baamogedi le maitlhomona a setlhangwa</li> <li>• Tshwaraganyadipolelo go bopaditemanatse di lomaganeng o dirisamaemedi, makopanyi le matshwao a puiso a anepagetseng</li> <li>• Rulaganya, go kwaladitlhangwatsantlha le go baakanyadikgangtse di mokagegongyaditemana (bonnyeditemana di le 3)</li> <li>• Dirisamefuta e efarologanengyatlotlofoko, thutapuo, mopeleto le matshwao a puisotse di maleba</li> <li>• Dirisadikgatotsa go kwala</li> <li>• Neeladikakanyokgoloodirisadi mmepetsatlhaloganyo</li> <li>• Go tlhagisaditlhangwatsantlha</li> <li>• Go boeletsana</li> <li>• Go tlhotlhadiphoso</li> <li>• Go kwalasetlhangwasabofelo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bokaojwamafoko:</b> Matlama, mabadisi,</li> <li>• <b>Kgatoya go dira ka dipolelo:</b> Pakaphethi, Pakatlang/pakaisago</li> <li>• <b>Bokaojwamafoko:</b> Malatodi</li> <li>• <b>Mopeleto le matshwao a puiso:</b> Matshwao a potso, tirisoyathanodi, thulaganyoyamafoko</li> </ul>

**Tiro e etlhomameng: TIRO 2: Go kwalatlamona: (20 maduo)**  
 - Tlhamoyakanelo  
 - Tlhamoyatlhaloso

**MOPHATO 5  
KGWEDITHARO**

DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO MELAWANA YA TIRISO
<p align="center"><b>DIBEKE 7 – 8</b></p>	<p><b>Go reetsa le go buisana ka kgang, sekao, kgangyanaane (dikinane/ noolwane) go tswamobukakgakololongkgotsapadisoyaph aposiborutelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwanatsamatseno: ponelopele</li> <li>• Supa/tlhaolathitokgang/kakanyokgolo, poloto, maitshetlego (lefelokgang le nako), maemo (mowa o orenang) le baanelwamokgannyeng e esenyaboammaaruri</li> <li>• Farologanyamagarengg aditiragalotsaboammaaruri le tse e sengtsaboammaaruri</li> <li>• Tsayakarolomodipuisanong le go tshegets/emelela</li> <li>• Neelapegelo e elekalekanang le e eagangya: poloto, thitokgang le maitshetlhego (lefelokgang le nako)</li> </ul>	<p><b>Go buisakgang, sekao, naane (dikinane/noolwane) go tswamobukakgakololongkgotsapadisoyaph aposiborutelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisaditogamaanotse di farologanengtsapuiso: go okoladintlha, go tlodisamatlho, metlhalayatiriso le kitsoyakangale</li> <li>• Tlhalosa gore bakwadibadirisajangtlotlofoko le puo go tlhalosamaitshetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>• Buisetsakwagodimo ka nosi ka tlhagiso e etlhaloganyegang</li> <li>• Tshwaela ka poloto, thitokgang/ ntlhakgolo/morero le maitshetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>• Buisanang ka tlotlofoko e ntshwa go tswamosetlhangweng se sebuisitsweng</li> <li>• Dirisa Thanodi</li> </ul>	<p><b>Go kwalakgang, sekao, naane (dikinane/noolwane)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisabaanelwabadiphologolo</li> <li>• Bopapoloto, baanelwalemaitshetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>• Tlhophaditengtse di maleba le bareetsi le maitlhommo a setlhangwa</li> <li>• Dirisapuo ka boikakanyetsibogolojangtlotlofoko e efarologaneng</li> <li>• Tshwaraganyadipolelo go bopaditemanatse di lomaganeng o dirisamaemedi, makopanyi le matshwao a puiso a anepagetseng.</li> </ul> <p><b>Dikgatotsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go tlhagisasetlhangwasantlha</li> <li>• Go boelets</li> <li>• Go tlhotlhadiphoso</li> <li>• Go kwalasetlhangwasabofelo se sephepa se sebonagalang/se buisega</li> </ul>	<p><b>Kgatoya go dira ka mafoko:</b> Ditlhogotsamaina, matlhaodi, matlhalosi, maemedi, makopanyi</p> <p><b>Kgatoya go dira ka dipolelo:</b> Sediri, sedirwa, thuanysediri,</p> <p><b>Bokaojwamafoko:</b> Diane, maele, tshwantshiso</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso:</b> Tirisoyathanodi, thulaganyoyamafoko</p>

DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA ((TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO TSA PUO MELAWANA YA TIRISO
<p><b>DIBEKE</b></p> <p><b>9 – 10</b></p>	<p><b>Go reetsa le go tsibogela leboko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisanang ka kgangkgolo/ntlhakgolo / thitokgang</li> <li>Supa/ tthaolamorumo le moribo/ morethetho le go tshwaelajaaka di na le tlhotlheletsomobareetsing</li> </ul>	<p><b>Go buisaleboko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele gapuiso: ponelopele go tswamosetlhogong</li> <li>Supa/tthaolamorumo, poeletsomodumo le leetsi le tlhotlheletsoyatsonamolebokong</li> <li>Supa/tthaola le go tthalosatshwantshanyo le tshwantshiso</li> </ul>	<p><b>Go kwalaleboko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisapoeletsomodumo, poeletsoyatumanosi le tumammogo</li> <li>Dirisadikapuosekao, tshwantshanyo, tshwantshiso.</li> <li>Dirisamoribo/morethetho le morumotse di maleba</li> </ul>	<p><b>Bokaojwamafoko:</b></p> <p>Mothofatso, poeletsomedumo, tshwantshanyo, maetsi, tshwantshiso, morumo, moribo/ morethetho</p>

	<p><b>Tlhatlhoboe etlhomameng: Tiro 3: Tsibogeloyaditlhangwa (40 maduo)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• setlhangwa (15 marks)</li> <li>• setlhangwaponono (10 marks)</li> <li>• Dipopegopuo le melawanayatiriso (15 marks)</li> </ul> <p>Ditirotsenga di a tshwanela go kwadiwa ka nako e le nngwe.</p>			
	<p><b>DITIRWANA TSA TLHATLHOBOTSWELEDI</b></p>			
	<p><b>Ditirwana tsa go reetsa le go bua</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mefuta ya ditirwana tsa go reetsa le go bua</li> <li>• Ditirwana tsa go reetsa le go bua tse di tsamaisanang le maemo a covid 19</li> </ul>	<p><b>Ditirwana tsa go buisa le go lebelela</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgato tsa puiso</li> <li>• Ditirwana tsa go buisetsa kwa godimo</li> <li>• Ditirwana tsa tekatlhaloganyo ya puiso</li> <li>• Ditirwana tsa dikwalwa go tswa dikwalweng tse tharo mo kgweditharo tse pedi</li> </ul>	<p><b>Ditirwana tsa go kwala le go tlhagisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgato tsa go kwala</li> <li>• Go temafatsa</li> <li>• Ditlhangwa tsa tirisano</li> <li>• Tlhamo</li> <li>• Tiro ya boitlhamedi</li> </ul>	<p><b>Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwana tse di farologaneng tsa dipopego tsa puo le melawana</li> </ul>
	<p><b>MOPHATO WA 5 SETSWANA PUO YA GAE TSHOBOKANYO YA DITRWANA TSA TLHATLHOBOTSE E E SA TLHOMAMANG: KGWEDITAHARO YA 1</b></p>			
	<p><b>TIRO 1: TIRO YA MOLOMO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusetso godimo (20 maduo)</li> </ul> <p>E simolola kwa kgweditharo ya 1e felela mo kgweditharo ya 2fa maduo rekotiwa</p>	<p><b>TIRO 2: GO KWALA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TLHAMO (20 maduo)</li> </ul> <p>Tlhaloso / kanelo (3 ditemana) Mo tsamaong ya kgweditharo</p>	<p><b>TIRO 3</b></p> <p><b>TSIBOGELO YA DITLHANGWA (40 maduo)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditlhangwa tse di buisiwang /tse di sa buisiweng (15 maduo)</li> <li>• Setlhangwaponono (10 maduo)</li> <li>• Dipopego tsa puo le melawana (15 maduo)</li> </ul>	

**MOPHATO 5 KGWEDITHARO 2**

<b>DIBEKE</b>	<b>GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)</b>	<b>GO BUISA LE GO LEBELA</b>	<b>GO KWALA LE GO TLHAGISA</b>	<b>DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO</b>
<p align="center"><b>DIBEKE 1- 2</b></p>	<p><b>Go neela le go lateladitaelo</b>  <b>Go reetsa le go buisana ka kgang, go tswamobukakgakololo longkgotsapadisoyap haposiborutelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwanatsamatseno: ponelopele</li> <li>• Go ntshamolaetsamogolo le dintlhatse di totobetseng</li> <li>• Tirisoyatatlano e emaleba</li> <li>• Botsadipotsotsedimaleba le go araba sentle</li> <li>• Diragatsaditaelomobotshelo ngjwannete</li> </ul>	<p><b>Go buisasetlhangwasaditaelo se setsenyeletsangtatanoya ditaelo</b>          Buisasetlhangwago tswamobukakgakololol onkgotsapadisoyaph aposiborutelo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele gapuiso: ponelopele go tswamosetlhogong le ditshwantsho</li> <li>• Dirisaditogamaanotsapuiso: ponelopele, methalayatiriso</li> <li>• Buisanang ka diponagalotsasetlhangwa</li> <li>• Buisanang ka dintlhakgolo le tse di kgethegilengtsasetlhangwa.</li> <li>• Buisanang ka tlotlofoko e ntšhwa go tswamosetlhangweng se sebuisitsweng</li> <li>• Tsibogeladipotso ka setlhangwa</li> <li>• Kwalatlotlofoko e ntshwamothanodingyagago</li> </ul>	<p><b>Go kwaladitaelosekao:</b>          Dintlhatse go itshireletsaDirisakagego e enepagetseng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhophatshedimosetso e emaleba</li> <li>• Dirisadintlhatse di totobetsengtse di nepagetseng</li> <li>• Dirisathutapuo, mopeletotse di maleba le matshwao a puiso</li> <li>• Dirisamodirisopegowalediri le modirisotaeloDirisadikgatots a go kwala</li> <li>• Go dirapaakanyetsotiro /pelega go kwala,</li> <li>• Go kwaladitlhangwatsantlha,</li> <li>• Go boeletsa,</li> <li>• Go tseleganya,</li> <li>• Go tlhotlhadiphoso, le</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Kgatoya go dira ka mafoko:</b> Matlhalosi a mkgwa, nako, lefelo, matlama, mediriso, matlhaodi</p> <p><b>Kgatoya go dira ka dipolelo:</b> Polelonolo, polelopathe</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso:</b>Khutlo, letshwao la tsiboso</p>



**Tlhatlhubo e etlhomameng: Tiro 1: Puisetsogodimo (20 maduo)**

**Tiro e ketsweletso go tswa go kweditharo 1. E tlafelelediwa le go rekotiwamokgweditharong 2.**

<p style="text-align: center;"><b>WEEK</b> <b>3- 4</b></p>	<p><b>Go reetsa le go tsibogelapegelo</b>Setlhang wa go tswamobukakgakololongkotsaFaeleyaMetswediyaMorutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Reeletsadintlhatse di totobetseng/kgethegileng•Araba dipotso</li> <li>• Tsayakarolomodipuisanong, a tshegetsedikakanyotsagagwe ka mabaka.</li> <li>•Sekasekatshedimose<sup>t</sup>so• Tlhagisapegelo o dirisaditshate/dikerafo/ditafole</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Buisapegelo dirisadidiriswajaaka</b>ditshate/dikerafo/ditaekeramo/ditafoleo dirisabukakgakolokotsaFaeleyaMetswediyaMorutabana</li> <li>• Pele gapuiso: ponelopele go tswamose<sup>t</sup>lhogong le ditshwantsho</li> <li>• Sekasekadintlhatsabotlhokwa le tse di totobetseng.</li> <li>• Dirisaditogamaanotsapuiso: jaaka go diraponelopele go dirisadintlhatsasetlhangwa le mabaka a lemosangbokao.</li> <li>• Ranolatlhagiso e edirilweng ka mokgwawadikerafo</li> <li>• Amoganadintlha le go neelana ka dikakanyo o dirisaponelopele</li> <li>• Dirisammepewatthaloganyo/dintlha go sobokanyatshedimose<sup>t</sup>so</li> <li>• Sekasekatlotlofoko a ntshwa</li> <li>• Dirisathanodi</li> </ul>	<p>Kwalapegelo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Tlhamatshedimose<sup>t</sup>so e emaleba e ikaegile ka ditengsapatlisiso.</li> <li>•Fetolelatshedimose<sup>t</sup>so go tswamose<sup>t</sup>emongsayona go ya go se sengwe.</li> <li>•Dirisaeng, leng, kae, mang?</li> <li>•O rulaganyatshedimose<sup>t</sup>so ka tatelano e esiameng.</li> <li>•Golaganyadipolelo go nna<sup>d</sup>itemana ka go dirisamaemedi le makopanyi.</li> <li>•Dirisathutapuo, mopeletotse di maleba le matshwao a puiso</li> <li>• Go tlhagisotiro e ephepa e na le ditlhogo, le go tlholasekgala fa garegaditemana</li> </ul> <p>Dirisakgatoya go kwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dirapaakanyetsotiro /pelega go kwala,</li> <li>• Go kwaladitlhangwatsantlha,</li> <li>• Go boeletsa,</li> <li>• Go tseleganya,</li> <li>• Go tlhotlhadiphoso, le Go tlhagisa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kgatoya go dira ka mafoko:maemedi,matlhalosi, makopanyi,</li> <li>•<b>Kgatoya go dira ka dipolelo:</b> dipolelotswako, pakatlang-tsweledi,pakapheti,pakafetile ng-tsweledi, modirisopego, mabotsi, tira le tirwa.</li> <li><b>Bokaojwamafoko:</b> matshwao a makalo, matshwao a nopolo, matshwao a potso.</li> </ul>
--	--	--	--	--

DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
<b>DIBEKE</b> 5 - 6	<p><b>Go reetsaleboko</b> Setlhangwa go tswamobukakgakolong/ FaeleyaMetswediyaMorutabana</p> <p>Ditirwanatsamatseno: ponelopele</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• itumelele le go tsibogelatlhotlhetsoyamodumo e etsosolositswengkeleboko</li> <li>• Buisanang ka kakanyokgolo/thitokgang</li> <li>• Amanyaleboko le maitemogelo a gago</li> <li>• Tlhagisamaikutlo a atsosolositswengkeleboko</li> <li>• Buisanang ka segalo le tirisoyapuo le tlhotlhetsoyatsonamobareetsing, go akaretsa le gore puo e dirisitswejang go rebolamaemo a rileng (mowa o orileng/ maikutlo)</li> </ul>	<p><b>Go buisaleboko</b> Setlhangwa go tswamobukakgalolong/ FaeleyaMetswediyaMorutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele gapuiso: ponelopele go tswamosetlhogong le ditshwantsho</li> <li>• Dirisaditogamaanotsa go buisa: diradiponelopele, o dirisametlhalayatiriso le yamodumopuo, go bonelapelebokhutlo</li> <li>• Supa/tlhaolamoribo le morumo le go tshwaela ka seabesaonamobareetsing</li> <li>• Tlhagisamaikutlo le dikakanyo Amanyalebotshelojwagago</li> <li>• Dirisathanodi go godisatlotlofoko</li> </ul>	<p><b>Go kwalaleboko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisapoeletsomodumo (ditumammogo le ditumanosi), tshwantshiso, tshwantshanyo</li> <li>• Dirisapuo e etlhalosang,</li> <li>• Dirapaakanyetsotiro, kwaladitlhangwasantlha le go tlhotlhadiphosomotirongyagago</li> <li>• Tlhagisasetlhangwasantlha go etswetlhokothitokgang</li> <li>• Bontsha go tlhaloganyasetaele le rejisetara</li> <li>• Tshwaela le go tlhatlhobaleboko le lekwadilweng le tiroyaboitlhamedi</li> <li>• Dirisamelawanayamatshwao a puiso a amaleba</li> </ul>	<p><b>Kgatoya go dira ka mafoko:</b> Mainagoboka, mainakgopolo, malatlhelwa</p> <p><b>Kgatoya go dira ka dipolelo:</b> Pakajaanong-tsweledi</p> <p><b>Bokaojwamafoko:</b> Poeletsomedumo, (poeletsoyaditumanosi le ditumammogo), mothofatso, moribo, morumo, tshwantshiso, tshwantshanyo</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso:</b> Kgaoganyoyamafoko, tirisoyathanodi, letshwao la tsiboso</p>
<b>Tlhatlhobo e etlhomameng: Tiro 4: Tiroyatlaeletsano: (10 maduo)</b>				

MOPHATO 5 KGWEDITHARO 2				
DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
DIBEKE 7 – 8	<p><b>Go reetsa le go buisana ka dinaane /ditlhangwatsasetso (kinane/noolwane)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setlhangwa go tswamobukakgakolong/ FaeleyaMetswediyaMorutabana</li> <li>• Ditirwanatsamatseno: ponelopele</li> <li>• Tlhaolakakanyokgolo, poloto, maitshetlego (lefelokgang le nako) mowa o orenang/maemo/maikutlo le baanelwabakgang e esengyaboammaaruri</li> <li>• Farologanyamagarenggaditiragalo tsaboammaaruri le tse e sengtsaboammaaruri</li> <li>• Go tsayakarolomodipuisanong, go tshegetsa/emelelakakanyoyagago Tsibogeladikakanyo le ditshitsinyo ka go tshisimogo</li> <li>• Neelapegelo</li> </ul>	<p><b>Go buisadinaane/ ditlhangwatsasetso (kinane/noolwane) go</b> tswamodipadiso/dipaditsaphaposiboruti elokgotsaFaeleyaMetswediyaMorutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisaditogamaanotse di farologanengtsapuiso, sekao, go okoladintlha, go tlodisamatlho, metlhalayatiriso le kitsoyakgale/ pele.</li> <li>• Tlhalosa ka moo bakwadibadirisangtlotlofoko le puo go tlhalosamaitshetlego</li> <li>• Buisetsakwagodimo ka nosi o tlhagisamaikutlo a amaleba</li> <li>• Tshwaela ka poloto, thitokgang/ morero/kgangkgolo, maitshetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>• Neelamabaka a tiragatsotsabaanelwa</li> <li>• Buisana ka tlotlofoko e ntšhwa go tswamosetlhangweng se sebuisitsweng</li> <li>• Dirisathanodi</li> </ul>	<p><b>Go kwaladinaane/ ditlhangwatsasetso (kinane/noolwane)</b></p> <p>Dirisabaanelwabadiphologolo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agangpoloto, baanelwa le maitshetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>• Tlhophaditengtse di maleba go bareetsi le maitlhomomo a setlhangwa</li> <li>• Dirisapuo ka go ikakanyetsabogolothatlotlofoko e efarologaneng</li> <li>• Tshwaraganyadipolelo go bopaditemanatse di lomaganengsentle o dirisamaemedi, makopanyi le matshwao a puiso a anepagetseng</li> <li>• Dirisathutapuo, mopeleto, matshwao a puiso a amaleba</li> <li>• Rulaganya, go kwaladitlhangwatsantlha, boeletsadikgang go fokotsadiphoso</li> </ul> <p><b>Go kwaladitlhaloso ka baanelwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhophaditengtse di maleba</li> <li>• Tlhomamamasetlhogong</li> <li>• Dirisatlotlofoko e tlhalosangbogolojangmatlhaodi a afarologaneng</li> <li>• Dirisadikapuo, sekaotshwantshanyo, tshwantshiso</li> </ul>	<p><b>Kgatoya go dira ka mafoko:</b> Madirimafeteledi, modirisogo, bongwe le bontsi, nyenyefatso, ditlhogo (DipuotsaBantsho), matlhaodi</p> <p><b>Kgatoya go dira ka dipolelo:</b> Sedirwa; dipotso; puo-sebui le puopegelo</p> <p>Kgatoya go diraka bokaojwamafoko: tshwantshiso, maele, diane.</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso:</b> Ditsejwana</p>

MOPHATO 5 KGWEDITHARO 2				
	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE
DIBEKE 9 - 10	<b>Teko e etlhomameng: Tiro 5: Tsibogeloyaditlhangwa (40 maduo)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potso 1: Setlhangwa (15 marks)</li> <li>Potso 2: Setlhangwaponono (10 marks)</li> <li>Potso 3: Tshosobanyo (5 marks)</li> <li>Potso 4: Dipopeqotsapuo le melawanavatoriso (10 marks)</li> </ul>			

DITIRWANA TSA TLHATLHOBOTSWELEDI				
	<b>Ditirwana tsa go reetsa le go bua</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mefuta ya ditirwana tsa go reetsa le go bua</li> <li>Ditirwana tsa go reetsa le go bua tse di tsamaisanang le maemo a covid 19</li> </ul>	<b>Ditirwana tsa go buisa le go lebelela</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa puiso</li> <li>Ditirwana tsa go buisetsa kwa godimo</li> <li>Ditirwana tsa tekatlhaloganyo ya puiso</li> <li>Ditirwana tsa dikwalwa go tswa dikwalweng tse tharo mo kgweditharo tse pedi</li> </ul>	<b>Ditirwana tsa go kwala le go tlhagisa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa go kwala</li> <li>Go temafatsa</li> <li>Ditlhangwa tsa tirisano</li> <li>Tlhamo</li> <li>Tiro ya boitlhamedi</li> </ul>	<b>Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tse di farologaneng tsa dipopego tsa puo le melawana</li> </ul>
<b>MOPHATO WA 5 SETSWANA PUO YA GAE TSHOBOKANYO YA DITRWANA TSA TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG: KGWEDITAHARO YA 2</b>				
	<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 1 (Tiro ya molomo)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puisetsogodimo (20 maduo)</li> </ul> <b>Tiro e, ke tswelletso go tloga kwa kgweditharo ya 1 E tla konosediswa le go rekotiwa mo kgweditharo ya 2</b>	<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG [TIRO4]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setlhangwa sa tirisano: (10 maduo) (2 tse dikhutshwane kgotsa se le 1 se selelele: 10 maduo)</li> </ul> <b>E kwalwe pele ga teko e e laotsweng</b>	<b>DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 5: TEKO E E TLHOMAMENG (Tsibogelo ya ditlhangwa maduo a le 40)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potso 1: Setlhangwa tekatlhaloganyo se se buisiwang /se se sa buisiwang (maduo a le15)</li> <li>Potso 2: Tekatlhaloganyo ka ga setshwantshopono (maduo a le10)</li> <li>Potso 3: Go kwala tshobokanyo (maduo a le 5)</li> <li>Potso4Dipopego tsa puo le melawna (maduo a le 10)</li> </ul>	

MOPHATO 5 KGWEDITHARO 3				
DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
DIBEKE 1 - 2	<p><b>Go reetsapadi</b></p> <p><b>Setlhangwa go tswamobukakgakolongkgo tsaFaeleyaMetswediyaMorut abana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwanatsamatseno: ponelopele</li> <li>• Reetsanopolo go tswamopading</li> <li>• Reeletsadintlhatse di totobetseng/ kgethegileng</li> <li>• Supa molaetsamogoloTlhalosaDitara galo</li> <li>• Amanyase semopading le botshelojwagago</li> <li>• Tlhalosaditiragalosentle go ya ka tatelanoyatsona.</li> <li>• Thagisamaikutlo go ya ka ditiragalo</li> <li>• Buisanang ka mosola/bolengjwatsaloago, setho le setsomosetlhangweng.</li> </ul>	<p><b>Go buisapadi</b></p> <p><b>Setlhangwa go tswamobukakgakolongkgo tsaFaeleyaMetswediyaMorut abana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele gapuiso: ponelopele go tswamosetlhogong le go buisana ka dithitokgangkgotsaditengtse di tsamaelanang.</li> <li>• Tlhaola le go tlhalosaditiragalokgolo.</li> <li>• Buisana ka baanelwa</li> <li>• Tlhaola le go buisana ka maikutlo a athlagisitsweng</li> <li>• Amanyaditiragalo le baanelwa le botshelojwagago</li> <li>• Dirisaditogamaanotsa go buisatse di farologaneng</li> <li>• Buisanang ka popego, tirisoyapuo, maitlhomo le bareetsi.</li> <li>• Tlhaolapharologanyomagaren ggamakwalotshelo/dibukatsatsi le dikgang.</li> <li>• Dirisathanodi go godisatlotlofoko</li> </ul>	<p><b>Go kwalathadisoyabuka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisaforeimi/letlhomeso</li> <li>• Pele ga go kwala: Reetsanopoloyapadi e ebuisitsweng</li> <li>• Tlhophaditengtse di maleba le maitlhomo</li> <li>• Dirisapuo le popegoyasetlhangwatse di maleba</li> <li>• Dirisakagego e enepagetseng</li> <li>• Rulaganyangtatelanoyadintlha ka tsela e ekgodisang</li> <li>• Dirisathutapuo e emaleba, mopeleto le matshwao a puiso go akaretsathuanyisediri</li> <li>• Dirisathanodi go godisatlotlofoko</li> </ul>	<p><b>Kgatoya go dira ka mafoko:</b> Maamanyi, maemedi, tlhogwanayamaemedi, matlhaodi, matlhalosi, makpanyi, magokanyi, malatlhelwa</p> <p><b>Kgatoya go dira ka dipolelo:</b> pakajaanong, pakapheti, dithuanyi</p> <p><b>Bokaojwamafoko:</b> tshwantshanyo, Diane, maele</p> <p><b>Mopeleto le tirisoyamatshwao a puiso:</b> khutlo, phegelwana, tirisoyathanodi, kgaoganyoyamafoko</p>

<p><b>DIBEKE</b> 3-4</p>	<p><b>Go reetsa le go tsibogelamotshameko</b> Setlhangwa go tswamotswamoteramengyaph aposi, bukakgakololongkgotsaFaeleyaMetswediyaMorutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwanatsamatseno: ponelopele go tswamosetlhogong/setshwantsho</li> <li>• Boeletsaponoyaterama ka go e tlotla ka tatelano.</li> <li>• Tlhaola le go buisana ka dikakanyokgolo, poloto, maitshetlego (lefelokgang le nako), maikutlo/mowa o ofokang/ maemo le badiragatsi</li> <li>• Reetsadintlhatse di totobetseng/ kgethegilengDirisadintlha ka nepagalo</li> <li>• Tlhagisamaikutlo le dikakanyo.</li> <li>• Dirisamofuta o osiamengwapuo</li> <li>• Ketsisoyamodiragatsi/moanelwa</li> <li>• Fetolalentswe le puoyasefatlhego. <ul style="list-style-type: none"> <li>•Fetolarejisetara, popegoyathutapuo le maele</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Go buisamotshameko</b> go tswamoipadisong/padiyaphaposikgotsaFaeleyaMetswediyaMorutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisadikgatotsaditogam aanotse di farologanengtsapuiso: go okola, go tlodisamatlhomethalay atiriso le kitso e efetileng</li> <li>• Tlhalosang gore bakwadibadirisapuo le tlotlofokojang go tlhalosapoloto, baanelwa, maikutlo (mowa o orenang) le maitshetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>• Tlhalosatlhotlhetsoya mafoko le puoyabotshwantshi</li> <li>• Tlhaolalebaka le ditlamoragomoditlhang wengtsamolomo le tse di</li> <li>• kwalwang le go tlhalosakamanoyatsona</li> <li>• Buisetsakwagodimo o fetolalobelo ka tsela e</li> </ul>	<p><b>Go kwalamotshameko/puisano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Tlhamabadiragatsi</li> <li>•Tlhalosamaitshetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>•Tlhamapoloto</li> <li>•Dirisakagego e enepagetseng</li> <li>•Tlhagisasegalokotsamaikutlo</li> <li>•Rulaganya, kwaladitlhangwatsantlha, boeletsatiroyagago go fokotsadiphosomsetlhangweng</li> <li>•Kwaladipolelo o dirisapuopegelo le puosebui</li> <li>•Tlhagisasetlhangwasantlha se senang le kakanyokgolo le ditemanatsatshegetsotse di bopilwengsentleDirisathua nyisediri le thuanysedirwa</li> <li>•Dirisathutapuo, mopeleto le matshwao a puiso a amaleba</li> </ul>	<p><b>Kgatoya go dira ka mafoko:</b> Madiri (Modirisogo)</p> <p><b>Kgatoya go dira ka mafoko:</b> Dipolelo-pegelo, dipotso, ditaelo, dipolelonolo, dipolelotswako, puopegelo le puosebui</p> <p><b>Bokaojwamafoko:</b> kgakantsi (Poleloyamafoko a aganetsanang)</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso:</b>Ditsejwana, khutlokhutlo,</p>
------------------------------	---	--	---	---

<p style="text-align: center;"><b>DIBEKE</b> <b>5 -6</b></p>	<p><b>Go reetsa le go tsayakarolomodipuisanong ka gaporojeke e eikaegileng ka thutoyaditlhangwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go reetsatshedimosetso ka gaporojeke</li> <li>• Tlotlabarutwanababangwek a go bareetsa.</li> <li>• Go rotloetsamaloko a setlhopha go tshegetsabarutwanababang we</li> <li>• Go botsa le go araba dipotso</li> <li>• Go aroganadikakanyo</li> </ul> <p>Go dirisaletlhomeso go tlhagisadikakanyo/dithulaganyo</p> <p>-Setlhogo</p> <p>-Dintlhakgolo le tsatlaleletso</p> <p>-Patlisiso e etshwanetseng go diriwa</p>	<p><b>Go buisakgang</b></p> <p>Buisakgang go tswamomotswedinggo tswamopadisong/padiyaphaposikgo tsaFaeleyaMetswediyaMorutabana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele gapuiso: ponelopele go tswa mo setlhogong.</li> <li>• Dirisadikgatotsaditogamaan otse di farologanengtsapuiso: go okola, go tlodisamatlhomethalayatisis o le kitso e efetileng</li> <li>• Sekasekadintlhakgolo, baanelwa le maitshetlego</li> <li>• Tlhalosang gore bakwadibadirisapuo le tlotlofokojang go tlhalosapoloto, baanelwa, maikutlo (mowa o orenang) le maitshetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>• O buisetsagodimo o supa maikutlo</li> <li>• Tshwaela ka poloto, morero le maitshetlego</li> <li>• O neelamabaka ka maitsholo a baanelwa.</li> </ul>	<p><b>Kwalakgangya (Kanelo/Tlhaloso)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bopapoloto, baanelwalemaitshetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>• Tlhophaditengtse di maleba le bareetsi le maitlthomo a setlhangwa</li> <li>• Dirisapuo ka boikakanyetsibogolojangtlotlofoko e efarologaneng</li> <li>• Tshwaraganyadipolelo go bopaditemanatse di lomaganeng o dirisamaemedi, makopanyi le matshwao a puiso a anepagetseng a tse di maleba</li> <li>• Rulaganya, diraditlhangwatsantlha le go boeletsa go fokotsadiphoso</li> </ul> <p><b>Go kwaladitlhaloso ka baanelwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhophaditengtse di maleba</li> <li>• Tlhomamamosetlhogong</li> <li>• Dirisatlotlofoko e tlhalosangbogolojangmatlhaodi a afarologaneng</li> <li>• Dirisadikapuo, sekaotshwantshanyo, tshwantshiso</li> </ul>	<p><b>Kgatoya go dira ka mafoko:</b> Madirimafeteledi, matlhaodi , madirimathusi, maemedi, mefutayamaina</p> <p><b>Kgatoya go dira ka dipolelo:</b> dipotso; ditaelo, puo-sebui le puopegelo</p> <p><b>Kgatoyago dira ka bokaojwamafoko</b></p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso:</b> Ditsejwana</p>
--	---	--	--	--



**MOPHATO 5 KGWEDITHARO 3**

<b>GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)</b>	<b>GO BUISA LE GO LEBELELA</b>	<b>GO KWALA LE GO TLHAGISA</b>	<b>DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO</b>
---	--------------------------------	--------------------------------	--

**DIBEKE 7 - 8**      **BEKE 7: Thulaganyo/ipaakanyo/patlisiso ka gatlhagiso yatiroyamolomo le go kwalatiro yaboithlamediyaporojeke**

**Tiro 6: Tiroyaboithlamediya go kwala (Porojeke)**

- Lebatokomaneyadikeletso)

**Go Kwala**

- Go dirapaakanyetsotiro /pelega go kwala,
- Go kwaladitlhangwatsantlha,
- Go boeletsa,
- Go tseleganya,

Go tlhotlhadiphoso, le Go tlhagisa

**BEKE: 8**

**Tiro 7: Tiroyamolomo (Tlhagiso)**

- O dirisakagego e etlhomameng: matseno, mmele le bokhutlo
- O tlhagisakakanyokgolo le mabaka a a e tshegetsang
- O tlhagisabosupijwapatlisiso
- O supa tiriso e emalebayammele le bokgonijwa go tlhagisa sk. Teboyayamatlho, segalo,
- O tsayakarolomodipuisanong.
- O nayadipoelo le diphlotse di agang
- O tseletsasentledipuisano
- O supa kelotlhokoyaditshwanelo le maikutlo a batho

<b>Tiro 6: Tiroyaboithamedi (40 maduo)</b>				
<b>Tlhatlhobo e etlhomameng: Tiro 7: Tiroyamolomo (20 maduo) Simololatiro e mokgweditharongya 3 o be o e feleletsa mo kgweditharong ya 4 mo maduo a tla bong a rekotiwa.</b>				
<b>DIBEKE 9 - 10</b>	<p><b>Go reetsa le go buisana ka pegeloyamaemo a bosa</b> Setlhangwa go tswamobukakgakololonggot saFaeleyaMetswediyaMoruta bana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwanatsamatseno: ponelopele</li> <li>• Reeletsadintlhatse di totobetseng/ kgethegileng</li> <li>• Buisana ka gabotlhokwajwatshedimo setso</li> <li>• Golaganya/amanyatshed imosetso le botshelojwagagwe</li> <li>• Buisana ka gatlhotlhetsoyasetlhan gwamobathong.</li> <li>• Tshwantshanyamaemo momafelong a afarologaneng go akaretsa le mafeloketelo.</li> <li>• Supa diponagalotsamaemo a bosa, rejistara le seemosanuo e</li> </ul>	<p><b>Buisapegeloyamaemo a bosa</b> go tswamolokwalodikganyeng, bukakgakololokgotsaFaeleyaMetswediyaMorutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele gapuiso: ponelopele go tswamosetlhogong le ditshwantsho</li> <li>• Dirisaditogamaanotsapuiso, methalayatiriso</li> <li>• Tlhaola le go tlhalosagotshwana le go farologana</li> <li>• Dirisaditogamaanotsapuiso: go okolasetlhangwa go bona kgopolokakaretso, tlodisamatlho go bona dintlhatse di totobetseng</li> <li>• Supa ka mosetlhangwa se rulagantsweng ka gona</li> </ul>	<p><b>Kwalapegeloyamaemo a bosa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tshwaraganyadipolelo go bopatimana e elomaganeng o dirisamaemedi, makopanyi le matshwao a puiso ka nepagalo</li> <li>• Tlhagisatshedimosetso o dirisammepa, tshate, kerafokgotsasethalo. • Dikgatotsa go kwala</li> <li>• Go dirapaakanyetsotiro /Pele ga go kwala</li> <li>• Go kwaladitlhangwatsantlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlhadiphoso le <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go tlhagisa</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>•Kgatoya go dira ka mafoko:</b> Madiri (modirisogo), maemedi, matlhalosi, matlhaodi, makopanyi, mainakgopolo</p> <p><b>•Kgatoya go dira ka dipolelo:</b> Dipolelonolo, dipolelotswako, pakatlang</p> <p><b>•Bokaojwamafoko: Maetsi,</b> madumatshwano, makwalotshwano, malatodi, makaelagongwe</p>

<b>DITIRWANA TSA TLHATLHOBOTSWELEDI</b>			
<p><b>Ditirwana tsa go reetsa le go bua</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mefuta ya ditirwana tsa go reetsa le go bua</li> <li>• Ditirwana tsa go reetsa le go bua tse di tsamaisanang le maemo a covid 19</li> </ul>	<p><b>Ditirwana tsa go buisa le go lebelela</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgato tsa puiso</li> <li>• Ditirwana tsa go buisetsa kwa godimo</li> <li>• Ditirwana tsa tekatlhaloganyo ya puiso</li> <li>• Ditirwana tsa dikwalwa go tswa dikwalweng tse tharo mo kgweditharo tse pedi</li> </ul>	<p><b>Ditirwana tsa go kwala le go tlhagisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgato tsa go kwala</li> <li>• Go temafatsa</li> <li>• Ditlhangwa tsa tirisano</li> <li>• Tlhamo</li> <li>• Tiro ya boitlhamedi</li> </ul>	<p><b>Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwana tse di farologaneng tsa dipopego tsa puo le melawana</li> </ul>
<b>MOPHATO WA 5 SETSWANA PUO YA GAE TSHOBOKANYO YA DITIRWANA TSA TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG: KGWEDITAHARO YA 3</b>			
<p><b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 6</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiro ya boitlhamedi (40 maduo)</li> </ul> <p>Porojeke go tswa mo go nngwe ya dikwalwa tse di ithutilweng Project based on any ONE of the literature genres studied: Poko / Dinaane /Dikgangkhutshwe/ Terama</p>		<p><b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO7 (TIRO YA MOLOMO)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhagiso ya porojeke ka molomo (20 maduo)</li> </ul> <p>Simolola tiro ya molomo mo kgweditharo ya 3 mme o e konosetse mo kgweditharo ya 4 fa o rekota maduo. Ela tlhoko: Dikwalwa di farologane go ralala mephatoNote</p>	

**MOPHATO 5 KGWEEDITHARO 4**

DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
<p><b>DIBEKE</b> 1 - 2</p>	<p><b>Go reetsa le go buisana ka papatso</b></p> <p>Setlhangwa go tswamobukakgakololonggotsaFa eleyaMetswediyaMorutabanakgot samotswedimongwe le mongwe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwanatsamatseno: ponelopele</li> <li>• Tlhophadintlhakgolo</li> <li>• Aroganyadikakanyo le go reboladikgopolotsaditlhogotse di tlwaelesegileng</li> <li>• Tlhagisamaikutlo le dikakanyo ka tselaya boikakanyetsi</li> <li>• Sekasekaboleng/ tlhotlheletsojwapapatso</li> <li>• Tsibogeladikakanyotsabangwe ka kelotlhoko le ka bosisi</li> <li>• Neelanadipoelo</li> </ul>	<p><b>Buisapapatso</b></p> <p>Papatso go tswamobukakgakololonggotsaFaeleyaMetswediyaMorutabanakgot samotswedimongwe le mongwe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisaditogamaanotsapuiso: go tlo disamatlho go bona dintlhatse di kgethegileng/totobetseng, go okola go bona dikakanyokakaretso, bonelapelediteng, dirisakitsoyapelekgotsametlhalaya setlhangwayatiriso, go itseelatshwetso</li> <li>• Lebelela le go tshwaela ka ditegenikitsaditshwantshotse di dirisiwangmoditlhangwengtsapon o: mmala, mokwalo, boalo.</li> </ul>	<p><b>Go kwalapapatso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhagisadikakanyotse di kgodisangsentle</li> <li>• Dirisaditshwantsho le boalo jo bomalebajwamaitlhomolo</li> <li>• Dirisatlotlofoko e efarologaneng, puo, mopeleto, le matshwao a puisotse di maleba</li> <li>• Dirisapuoyaboitlhamedi le yaboikakanyetsi go itlhalosa</li> </ul> <p><b>Dikgatotsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dirapaakanyetsetiro /Pele ga go kwala</li> <li>• Go kwaladitlhangwatsantlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlhadiphoso le</li> </ul> <p>Go tlhagisa</p>	<p><b>Kgatoya go dira ka mafoko:</b> Matlama, mabadi, matlhaodi, matlhalosi, maina, maemedi</p> <p><b>Kgatoya go dira ka dipolelo:</b> Sediri, sedirwa, lefoko le le lengweboemongjwapolelwana, poleloyapeelo-mabaka</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso:</b> Kgaoganyoyamafoko, ditlhakagolo</p>

**TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 7: Tiroyamolomo (20 maduo)**

**Tiro e etsweletso go tswakwakgweditharongya 3. E tlafelelediwa le go rekotiwamokgweditharongya 4**

<p style="text-align: center;"><b>DIBEKE</b> 3 - 4</p>	<p><b>Go reetsa le go tsibogelapegelo sekao</b>, dikgang, dintlhatsasetlhago Setlhangwa go tswamobukakgakolongkgotsa Faeleya Metswediya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwanatsamatseno: ponelopele</li> <li>• Supa dikakanyokgolo le dintlhatse di totobetseng/kgethegileng.</li> <li>• Amanyanggang le botshelojwagago</li> <li>• Tlhagisa le go tshegetsadikakanyotsagago ka mabaka.</li> <li>• Botsadipotsotse di tseneletsengtse di senangdikarabotse di bonolo,</li> <li>• Tsibogeladipotso ka tsenelelo</li> <li>• Buisana ka kagego, diponagalo, tirisoyapuo le popegoyasetlhangwa.</li> </ul>	<p><b>Go buisasetlhangwaponosatshedimo setso</b> (sekaoditshwantsho, dithalo, dimmepe). Setlhangwa go tswamobukakgakolongkgotsa Faeleya Metswediya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele gapuiso: ponelopeleyasetlhago, dikaditlhago le ditshwantsho</li> <li>• Buisana ka kakanyokgolo le dintlhatse di totobetseng/kgethegileng</li> <li>• Tshwaela ka tlhophoyaditshwantshomosetlhangweng.</li> <li>• Dirisaditogamaanotsapuiso, sekao, ponelopele le tirisoyamethalayasetlhangwa le tirisio</li> <li>• Aroganyadikgopolo le go reboladikakanyo o dirisaphopholetso le dikarabotsegoneelwangmabaka</li> <li>• Tlhagisa le go tshegetsakakanyoyagago ka mabaka</li> <li>• Botsadipotsotseditseneletsengts e di senangdikarabotse di bonolo/ tlwaelegileng</li> <li>• Tsibogeladipotso ka tsenelelo</li> <li>• Dirisammepewatlhaloganyo/dintlha go sobokanyatshedimosetso</li> <li>• Dirisathanodi go godisatlotlofoko [e boelediwemothutongnngwe le nngwe ]</li> </ul>	<p><b>Go kwalapegelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kwalapegelo o dirisaforeimi/ lethomeso</li> <li>• Rulaganyatshedimosetso ka tsela e ekgodisang</li> <li>• Dirisathutapuo, mopeleto le tirisoyamatshwao a puiso a amaleba.</li> <li>• Tlhagisatiro e ephepa o dirisakagego e esiameng, jaakasetlhago, le go tlogelasebaka go kgaoganyaditemana, jalo-jalo.</li> </ul> <p><b>Dikgatotsa go kwala</b></p> <p>Go dirapaakanyetsotiro /Pele ga go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go kwaladitlhangwatsantlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlhadiphoso le</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Kgatoya go dira ka mafoko:</b> Makopanyi, mediriso</p> <p><b>Kgatoya go dira ka dipolelo:</b> Dipolelwanaina, polelwanatlhao di, polelwanatlhalosi,</p> <p><b>Bokaojwamafoko:</b> Makaelagongw e, malatodi, makwalwatshwana, ditumatshwano,</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso:</b> Kgaoganyoyamafoko, thanodi, ditlhakakgolo</p>
--	--	---	---	---

**MOPHATO 5 KGWEDITHARO 4**

DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
<p><b>DIBEKE</b> 5 - 6</p>	<p><b>Go reetsa le go buisana ka setlhangwasatshedimose</b> <b>so</b> Setlhangwa go tswamobukakgakolongkgot saFaeleyaMetswediyaMorut abana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Ditirwanatsamatseno: ponelopele</li> <li>•Supa le go tihalosalebaka le ditlamorago</li> <li>•Tshwaela ka boleng/ mesolayaloago, setho le loago.</li> <li>•Botsadipotsotse di tseneletseng</li> <li>•Botsadipotsotse di tseneletsengtse di digwetlhang le go batladitlhalosotsedintsi</li> <li>•Tlhagisomaikutlo le go tshegetsakakanyoyagago ka mabakaditlhalosotsedintsi</li> <li>•Dirisaditogamaanotsatirisano go tlhaeletsanamomaamong a setlhopha ka nonofo</li> </ul>	<p><b>Buisasetlhangwasatshedimose</b> <b>sosadtshwantsho</b>, sekao, dimmepe/ dikerafo/ditšhate/manane</p> <p>Setlhangwa go tswamobukakgakolongkgotsaFaeleyaMetswediyaMorutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisaditogamaanotse di farologanengtsapuiso go tlhaoladikakanyokgolo le tse di tshegetsang</li> <li>• Sobakanyatshedimose</li> <li>• Ranoladitshwantsho</li> <li>• Dirisakitsoyapele go dirabokao</li> <li>• Itseeditshweetso</li> <li>• Fetisetsatshedimose go tswamoditshwantshong go yamosebopegongsakanelo</li> </ul>	<p><b>Go kwalatlhamoyatlhaloso</b>Setlhangwa saboitlhamedi (Ditemanatsenne)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Tlhophaditengtse di maleba</li> <li>•Tlhomamosetlhogong</li> <li>•Dirisadikapuo, tshwantshanyo, tshwantshiso</li> <li>•Rulaganyatlhatlhamanoyadikgatots elatelang/kgotsaditiragalotse di rulagantsweng le go tlhalosa ka go akanya</li> </ul> <p><b>Dikgatotsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga go kwala</li> <li>•Setlhangwasantlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlhadiphoso</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Kgatoya go dira ka mafoko:</b> Dithuanyitlhaodi, Matlhaodi</p> <p><b>Kgatoya go dira ka dipolelo:</b> Polelwanaina, polelwanayalediri, malatodi, mabotsi</p> <p><b>Bokaojwamafoko:</b> tshwantshiso, tshwantshanyo, Diane, maele</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso:</b> Tirisoyathanodi, kgaoganyo ya mafoko</p>

**TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 8: DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE: (10 maduo)**

<b>MOPHATO 5 KGWEDITHARO 4</b>				
<b>DIKGONO</b>	<b>GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)</b>	<b>GO BUISA LE GO LEBELELA</b>	<b>GO KWALA LE GO TLHAGISA</b>	<b>DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO</b>
<b>DIBEKE</b> <b>7 - 8</b>	Poeletso	Poeletso	Poeletso	Poeletso
<b>DIBEKE</b> <b>9- 10</b>	<b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 9 – 2 DIURA</b> <b>TSIBOGELO YA DITLHANGWA (PAMPIRI 2) [MaduoGotlhe 40]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potso 1: Tekatthaloganyoyapuiso/ e esabuisiweng (Maduo: 15)</li> <li>• Potso 2: Setlhangwaponono (Maduo: 10)</li> <li>• Potso 3: Tshosobanyo (Maduo: 5)</li> <li>• Potso 4: Dipopegotsapuo le melawanayatiriso: (Maduo:10)</li> </ul> <b>(E lekanyediwe ka nakoya go ruta le go ithuta)</b>			



	<b>DITIRWANA TSA TLHATLHOBOTSWELEDI</b>			
	<b>Ditirwana tsa go reetsa le go bua</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mefuta ya ditirwana tsa go reetsa le go bua</li> <li>• Ditirwana tsa go reetsa le go bua tse di tsamaisanang le maemo a covid 19</li> </ul>	<b>Ditirwana tsa go buisa le go lebelela</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgato tsa puiso</li> <li>• Ditirwana tsa go buisetsa kwa godimo</li> <li>• Ditirwana tsa tekatlhaloganyo ya puiso</li> <li>• Ditirwana tsa dikwalwa go tswa dikwalweng tse tharo mo kgweditharo tse pedi</li> </ul>	<b>Ditirwana tsa go kwala le go tlhagisa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgato tsa go kwala</li> <li>• Go temafatsa</li> <li>• Ditlhangwa tsa tirisano</li> <li>• Tlhamo</li> <li>• Tiro ya boithlamedi</li> </ul>	<b>Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwana tse di farologaneng tsa dipopego tsa puo le melawana</li> </ul>
	<b>MOPHATO WA 5 SETSWANA PUO YA GAE TSHOBOKANYO YA DITRWANA TSA TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG: KGWEDITAHARO YA 4</b>			
	<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO YA 7: TIRO YA MOLOMO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puisetsogodimo (maduo a le 20)</li> </ul> Tiro e, e tsweliswa go tswa go kgweditharo ya 3.E tla konosediswa e be rekotiwa mo kgweditharo ya 4.	<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO YA 8: GO KWALA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setlhangwa sa tirisano: (tse dikhutshwane di le 2 kgotsa se se lelele se le sengwe1)</li> </ul> Di kwalwe pele ga teko e e tlhomameng	<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO YA 9: TEKO E E ETSWENG TLHOKO (TSIBOGELO YA DITLHANGWA MADUO A LE 40)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potso 1: Setlhangwa sa tekatlhaloganyo se se buisiwang/ se se sa buisiweng (maduo a le 15)</li> <li>• Potso 2: Tekatlhaloganyo ka setshwantshopono (maduo a le 10)</li> <li>• Potso 3: Go kwala tshobokanyo (maduo a le 5)</li> <li>• <b>DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA (maduo a le 10)</b></li> </ul>	